

primjernih ovom lokalitetu i njegovim klimatskim uslovima ili betonskim elementima dizajniranim i postavljenim na način primjeren planinskom ambijentu.

Kod izvođenja pješačkih tokova, i pored pravilonijskih trasa iste širine na grafičkim priložima nivelacije, potrebno je drveće koje se nađe na rubovima staze sačuvati na račun izvođenja uže staze, s tim da staza ne smije biti uža 1,5 m, odnosno 2 m za dio koji se odnosi na stazu uz saobraćajnicu na istočnoj strani obuhvata Plana.

Definisanje vrste položenja treba biti sastavni dio tehničke dokumentacije uređenja prirodnog krajolika.

Član 9.

Elementi mobilijara (klupe, odmorišta, korpe za otpatke, elementi trim poligona, rasvjetna tijela i sl.) i vizuelnih komunikacija, moraju biti usklađeni u pogledu dizajna i materijalizacije za cijelo područje obuhvaćeno granicom Plana. Za izradu istih obavezna je primjena prirodnih materijala i dizajn koji je primjeren planinskom području u kome se nalazi.

Definisanje navedenih elemenata mobilijara i vizuelnih komunikacija treba biti sastavni dio tehničke dokumentacije uređenja prirodnog krajolika.

Član 10.

U području obuhvaćenom granicom Plana u kojem nije predviđena izgradnja građevina, odnosno zadržava se postojeći prirodni krajolik - šuma, ne može se vršiti sječa drveća.

Šumu treba metodom prorjeđivanja od niskog rastinja učiniti prohodnom za svakodnevne posjetioce, odnosno na ovaj način trasirati pješačke ili trim staze. Staze trasirati u skladu sa topografijom terena te urediti isključivo prirodnim materijalima (malč, ostaci drveta i sl.). Trasiranje staza kroz šumu vršiće se po principu da ni jedno drvo ne smije biti posječeno te da se ne smiju uklanjati rijetke ili zaštićene vrste.

U ovom dijelu obuhvata Plana predviđena je mogućnost izgradnja adrenalinskog parka i prostora za igru i zabavu djece usklađenim sa ambijentom u kome se nalazi. Nakon realizacije građevina predviđenih Planom, u cilju unaprjeđenja krajolika, odnosno ponovne sadnje vegetacije, moraju se saditi samo autohtone vrste ovog područja na način koji ostavlja dojam prirodnog postojanja. Predmetni prostor ne može se uređivati po parkovskom sistemu.

Naveden o ovom članu biće obrađeno tehničkom dokumentacijom uređenja prirodnog krajolika.

Član 11.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta, a u skladu sa članom 77. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/05).

Na parcelama nije dozvoljena izgradnja pomoćnih objekata.

Član 12.

Iz funkcionalnih razloga može se dozvoliti ograđivanje sportskih terena. Ograde moraju biti od transparentnog materijala, a materijalizacija i boja ograde mora biti prilagođena ambijentu u kome se nalazi. Preporučuje se primjena mobilnih ograda gdje god funkcija centra to dozvoljava. Ograđivanje pojedinačnih građevina ne može se odobriti, kao ni ograđivanje cjelokupnog kompleksa.

Član 13.

Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su Planom - faza Idejno rješenje saobraćaja sa nivelacijom.

Opremanje prostora komunalnom i elektonergetskom infrastrukturom predmet je posebnih pojedinačnih faza Plana urađenih na način koji će omogućiti potpunu zaštitu prirodne sredine.

Član 14.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i

spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-4050/17
29. decembra 2017. godine
Trnovo

Predsjedavajuća
Općinskog vijeća Trnovo
Emina Mehmedagić, s. r.

Odluka objavljena na oglasnoj ploči Općine Trnovo dana 29.12.2017. godine.

Na osnovu člana 14. i 24. Statuta Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 12/08) i Općinsko vijeće Trnovo, na 10. sjednici održanoj 28.12.2017. godine, donosi

ODLUKU

**O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG
RAZVOJA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD
2018-2022. GODINA**

I

Ovom odlukom pristupa se izradi "Strategije održivog razvoja općine Trnovo za period 2018-2022" godina.

II

Općinsko vijeće će imenovati Komisiju za izradu "Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022. godina.

III

Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-4053/17
29. decembra 2017. godine
Trnovo

Predsjedavajuća
Općinskog vijeća Trnovo
Emina Mehmedagić, s. r.

Odluka objavljena na oglasnoj ploči općine Trnovo dana 29.12.2017. godine.

Na osnovu člana 14. i 24. Statuta Općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/08), i člana 28 stav 3 Poslovnika o radu Općinskog vijeća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/08 i 36/08), Općinsko vijeće Trnovo, na 10. Sjednici održanoj 28.12.2017. godine, donijelo je

ODLUKU

**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE
ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD
2018-2022**

1. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom imenuje se Komisija za izradu Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022. godina, određuje njen sastav, mandat, zadaci, način rada i odgovornosti.

2. SASTAV KOMISIJE

Član 2.

U komisiju za izradu Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022 godina, imenuju se:

1. Emina Mehmedagić, predsjednica
2. Selim Hamzić, zamjenik predsjednika
3. Haris Pindžo, sekretar i koordinator
4. Osman Smječanin, član
5. Esad Velić, član
6. Mešić Mirsad, član
7. Amra Mehmedagić, član